

**Važna napomena:** Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na crnogorski jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa ciljem da se pripadnicima i pripadnicama nacionalne manjine, čiji je jezik u službenoj upotrebi u Republici Srbiji, omogući da se na svom jeziku i pismu obaveste i upoznaju sa sadržinom teksta propisa, odnosno akta koji je predmet ovog prevoda.

Misija OEBS u Srbiji posebno napominje da je isključivo i jedino pravno-relevantan i merodavan tekst propisa, odnosno akta (koji je predmet prevoda u ovom dokumentu) koji je objavljen na srpskom jeziku, u skladu sa i shodno propisu koji uređuje objavljivanje zakona i drugih propisa i akata u Republici Srbiji.

Za potrebe prevoda ovog propisa Misija OEBS u Srbiji angažovala je kompaniju Eurotranslate d.o.o. koja je u celosti, i u svemu prema pravilima struke, odgovorna i garantuje za jasnoću, preciznost, istinitost i tačnost izvršenog prevoda na crnogorski jezik. Misija OEBS u Srbiji ni po jednom osnovu nije odgovorna i ne garantuje za jasnoću, preciznost, istinitost i tačnost izvršenog prevoda.

**Važna napomena:** Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na crnogorski jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa ciljem da se pripadnicima i pripadnicama nacionalne manjine, čiji je jezik u službenoj upotrebi u Republici Srbiji, omogući da se na svom jeziku i pismu obavijeste i upoznaju sa sadržinom teksta propisa, odnosno akta koji je predmet ovog prevoda.

Misija OEBS u Srbiji posebno napominje da je isključivo i jedino pravno-relevantan i mjerodavan tekst propisa, odnosno akta (koji je predmet prevoda u ovom dokumentu) koji je objavljen na srpskom jeziku, u skladu sa i shodno propisu koji uređuje objavljivanje zakona i drugih propisa i akata u Republici Srbiji.

Za potrebe prevoda ovog propisa Misija OEBS u Srbiji angažovala je kompaniju Eurotranslate d.o.o. koja je u cijelosti, i u svemu prema pravilima struke, odgovorna i garantuje za jasnoću, preciznost, istinitost i tačnost izvršenog prevoda na crnogorski jezik. Misija OEBS u Srbiji ni po jednom osnovu nije odgovorna i ne garantuje za jasnoću, preciznost, istinitost i tačnost izvršenog prevoda.

# ZAKON

## O NACIONALNIM SAVJETIMA

### NACIONALNIH MANJINA

("Sl. glasnik RS", br. 72/2009,  
20/2014 - odluka US i 55/2014)

#### I OSNOVNE ODREDBE

##### Član 1

Ovim zakonom uređuju se nadležnosti nacionalnih savjeta nacionalnih manjina (u daljem tekstu: nacionalni savjeti) u oblasti kulture, obrazovanja, obavještanja i službene upotrebe jezika i pisma, postupak izbora nacionalnih savjeta, njihovo finansiranje i druga pitanja od značaja za rad nacionalnih savjeta.

##### Član 2

Radi ostvarivanja prava na samoupravu u kulturi, obrazovanju, obavještanju i službenoj upotrebi jezika i pisma, pripadnici nacionalnih manjina u Republici Srbiji mogu da izaberu svoje nacionalne savjete.

Nacionalni savjet predstavlja nacionalnu manjinu u oblasti obrazovanja, kulture, obavještanja na jeziku nacionalne manjine i službene upotrebe jezika i pisma, učestvuje u procesu odlučivanja ili odlučuje o pitanjima iz tih oblasti i osniva ustanove, privredna društva i druge organizacije iz ovih oblasti.

##### Član 3

Nacionalni savjet upisuje se u Registar nacionalnih savjeta (u daljem tekstu: Registar) koji vodi ministarstvo u čijem djelokrugu su poslovi ljudskih i manjinskih prava (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Nacionalni savjet upisuje se u Registar na osnovu prijave za upis, koju predsjednik nacionalnog savjeta podnosi Ministarstvu u roku od pet dana od kada je prvi saziv nacionalnog savjeta izabrao predsjednika nacionalnog savjeta.

Uz prijavu za upis podnosi se zapisnik sa sjednice na kojoj je konstituisan prvi saziv nacionalnog savjeta, dva primjerka statuta nacionalnog savjeta i odluka o izboru predsjednika nacionalnog savjeta.

Nacionalni savjet stiče svojstvo pravnog lica upisom u Registar.

Podaci koji su upisani u Registar su javni.

Način upisa u Registar, način upisa promjene podataka koji su upisani u Registar, način vođenja Registra i sadržinu i izgled prijave za upis propisuje ministar nadležan za poslove ljudskih i manjinskih prava (u daljem tekstu: ministar).

#### **Član 4**

Rješenje kojim se odlučuje o prijavi za upis u Registar donosi se u roku od 30 dana od prijema uredne prijave.

Rješenje kojim se odlučuje o prijavi za upis u Registar je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Nacionalni savjet upisuje se u Registar istog dana kada se donese rješenje o upisu u Registar.

U Registar se upisuje: naziv i sjedište nacionalnog savjeta; ime i prezime, prebivalište i jedinstveni matični broj predsjednika nacionalnog savjeta; datum donošenja statuta i datum izmjena i dopuna statuta; broj i datum rješenja o upisu i broj i datum rješenja o promjeni podataka u Registru.

Uz rješenje o upisu nacionalnom savjetu dostavlja se jedan primjerak statuta koji Ministarstvo ovjerava svojim pečatom i potpisom ovlašćenog državnog službenika, čime se potvrđuje njegova istovjetnost sa primjerkom statuta koji se čuva u Ministarstvu.

#### **Član 4a**

Nacionalni savjet dužan je da podnese prijavu za upis promjena podataka koji su upisani u Registar u roku od deset dana od promjene.

Uz prijavu za upis promjene podataka dostavlja se i dokaz o promjeni, a uz prijavu za upis izmjene i dopune statuta dostavljaju se zapisnik sa sjednice na kojoj su izmjene i dopune statuta usvojene i dva primjerka odluke o izmjenama i dopunama statuta.

Rješenje kojim se odlučuje o prijavi za upis promjena podataka je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

### **Član 4b**

Nacionalni savjet briše se iz Registra:

- 1) ako bude raspušten zbog obustavljanja postupka izbora nacionalnog savjeta;
- 2) ako bude raspušten zbog toga što je broj njegovih članova smanjen ispod polovine.

Nacionalni savjet briše se iz Registra istog dana kada Ministarstvo donese rješenje o brisanju iz registra.

Rješenje o brisanju iz Registra je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Nacionalna manjina čiji je nacionalni savjet brisan iz Registra ima pravo da bira novi nacionalni savjet, na dan kada se održavaju izbori za članove svih nacionalnih savjeta.

### **Član 5**

Nacionalni savjet može da stiče i otuđuje pokretnu i nepokretnu imovinu, a na osnovu odluke nadležnog organa može da bude i korisnik sredstava u javnoj svojini, u skladu sa zakonom.

### **Član 6**

Nacionalni savjet ima statut.

Statutom se uređuju:

- 1) djelatnost nacionalnog savjeta;

- 2) broj članova nacionalnog savjeta, u skladu sa zakonom;
- 3) sjedište nacionalnog savjeta;
- 4) naziv, simbol i pečat nacionalnog savjeta;
- 5) ovlašćenja, postupak izbora i mandat predsjednika nacionalnog savjeta;
- 5a) ovlašćenja, postupak izbora, broj članova i mandat izvršnog odbora;
- 6) ovlašćenja, postupak izbora, broj članova i mandat odbora i drugih radnih tijela nacionalnog savjeta;
- 7) priznanja i način njihove dodjele, i
- 8) druga pitanja od značaja za rad nacionalnog savjeta.

Prvi saziv nacionalnog savjeta dužan je da donese statut nacionalnog savjeta u roku od deset dana od konstituisanja.

## II STATUSNA PITANJA NACIONALNOG SAVJETA

### ***1. Unutrašnja organizacija nacionalnog savjeta***

#### **Član 7**

Nacionalni savjet ima predsjednika, izvršni odbor, odbore za obrazovanje, kulturu, obavještanje i službenu upotrebu jezika i pisma.

Predsjednik nacionalnog savjeta predstavlja i zastupa nacionalni savjet.

Predsjednik nacionalnog savjeta bira se iz reda članova nacionalnog savjeta.

Nacionalni savjet bira predsjednika i članove izvršnog odbora iz reda članova nacionalnog savjeta, na prijedlog predsjednika nacionalnog savjeta.

Nacionalni savjet može povjeriti izvršnom odboru odlučivanje o pojedinim pitanjima iz nadležnosti nacionalnog savjeta.

Odluke koje je tako donio izvršni odbor podliježu odobravanju na prvoj narednoj sjednici nacionalnog savjeta i odobrene su ako za njih glasa više od polovine članova nacionalnog savjeta. Ako nacionalni savjet ne odobri odluku izvršnog odbora, izvršnom odboru prestaje mandat, a odluka ostaje na snazi.

## **Član 8**

Rad nacionalnog savjeta je javan.

Nacionalni savjet punovažno odlučuje na sjednici na kojoj je prisutno više od polovine članova nacionalnog savjeta.

Statut, finansijski plan i završni račun nacionalnog savjeta su usvojeni ako za njih glasa više od polovine članova nacionalnog savjeta.

Predsjednik nacionalnog savjeta i predsjednik i članovi izvršnog odbora izabrani su ako za njih glasa više od polovine članova nacionalnog savjeta.

Predsjednik nacionalnog savjeta i predsjednik i članovi izvršnog odbora razrješavaju se ako za razrješenje glasa više od polovine članova nacionalnog savjeta.

Ostale odluke nacionalni savjet donosi većinom glasova prisutnih članova.

## ***2. Broj članova nacionalnog savjeta***

### **Član 9**

Nacionalni savjet ima najmanje 15, a najviše 35 članova.

U slučaju nacionalne manjine čiji je broj prema rezultatima posljednjeg popisa stanovništva manji od 10.000 lica, nacionalni savjet broji 15 članova.

U slučaju nacionalne manjine čiji je broj prema rezultatima posljednjeg popisa stanovništva veći od 10.000 ali manji od 20.000 lica, nacionalni savjet broji 19 članova.

U slučaju nacionalne manjine čiji je broj prema rezultatima posljednjeg popisa stanovništva između 20.000 i 50.000 lica, nacionalni savjet broji 23 člana.

U slučaju nacionalne manjine čiji je broj prema rezultatima posljednjeg popisa stanovništva između 50.000 i 100.000 lica, nacionalni savjet broji 29 članova.

U slučaju nacionalne manjine čiji je broj prema rezultatima posljednjeg popisa stanovništva veći od 100.000 lica, nacionalni savjet broji 35 članova.

### **Član 9a**

Mandat nacionalnog savjeta teče od konstituisanja nacionalnog savjeta i traje do isteka četiri godine od konstituisanja.

Prije isteka vremena na koje je konstituisan, nacionalnom savjetu mandat prestaje raspuštanjem.

Mandat nacionalnog savjeta koji je konstituisan poslije raspuštanja nacionalnog savjeta traje do isteka mandata nacionalnog savjeta koji je raspušten.

Nacionalni savjet kome je istekao mandat vrši tekuće i neodložne poslove iz nadležnosti nacionalnog savjeta do konstituisanja novog nacionalnog savjeta.

## **III NADLEŽNOSTI NACIONALNOG SAVJETA**

### ***1. Opšte nadležnosti***

#### **Član 10\***

Nacionalni savjet, u skladu sa zakonom i svojim statutom, preko svojih organa samostalno:

- 1) donosi i mijenja statut nacionalnog savjeta;
- 2) donosi finansijski plan, finansijski izvještaj i završni račun;
- 3) raspolaže sopstvenom imovinom;
- 4) odlučuje o nazivu, simbolima i pečatu nacionalnog savjeta;
- 5) utvrđuje prijedloge nacionalnih simbola, znamenja i praznika nacionalne manjine;
- 6) osniva ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva u oblastima kulture, obrazovanja, obavještavanja i službene upotrebe jezika i pisma;

- 7) predlaže predstavnika nacionalne manjine u savjetu za međunacionalne odnose u jedinici lokalne samouprave;
- 8) ustanovljava i dodjeljuje priznanja;
- 9) inicira donošenje i prati sprovođenje zakona i drugih propisa iz oblasti kulture, obrazovanja, obavještanja i službene upotrebe jezika i pisma;
- 10) učestvuje u pripremi propisa i predlaže izmjenu i dopunu propisa kojima se uređuju Ustavom garantovana prava nacionalnih manjina u oblasti kulture, obrazovanja, obavještanja i službene upotrebe jezika i pisma;
- 11) predlaže posebne propise i privremene mjere u oblastima u kojima se ostvaruje pravo na samoupravu, radi postizanja pune ravnopravnosti između pripadnika nacionalne manjine i građana koji pripadaju većini;
- 12) pokreće postupak pred Zaštitnikom građana, pokrajinskim i lokalnim ombudsmanom i drugim nadležnim organima, kada procijeni da je došlo do povrede Ustavom i zakonom garantovanih prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina;
- 13) pokreće postupak iz tačke 12) ovog člana u ime pripadnika nacionalne manjine, uz prethodno pribavljeno pismeno ovlašćenje;
- 14) zauzima stavove, pokreće inicijative i preduzima mjere u vezi sa svim pitanjima koja su neposredno povezana sa položajem, identitetom i pravima nacionalne manjine;
- 15) odlučuje o drugim pitanjima koja su mu povjerena zakonom.

## ***2. Nadležnosti u oblasti obrazovanja***

### **Osnivačka prava**

#### **Član 11**

Nacionalni savjet može, u skladu sa zakonom, osnivati ustanove vaspitanja, obrazovanja, učeničkog i studentskog standarda i vršiti prava i obaveze osnivača.



Ustanove iz stava 1. ovog člana nacionalni savjet osniva samostalno ili zajedno sa Republikom, autonomnom pokrajinom, jedinicom lokalne samouprave ili drugim pravnim licem u skladu sa zakonom.

Republika, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave kao osnivači ustanova iz stava 1. ovog člana mogu u cjelini ili djelimično prenijeti osnivačka prava na nacionalni savjet.

## **Učešće u upravljanju ustanovama**

### **Član 12\***

U ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja, i osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, u kojima se obrazovno-vaspitni rad izvodi i na jeziku nacionalne manjine, ili u kojima se izučava govor, jezik ili kultura nacionalne manjine kao poseban nastavni predmet, nacionalni savjet:

1) daje mišljenje o predloženim kandidatima za članove upravnog, odnosno školskog odbora - predstavnicima jedinice lokalne samouprave;

2) u ustanovama u kojima se u većini odjeljenja obrazovno-vaspitni rad izvodi na jeziku nacionalne manjine, predlaže članove upravnog, odnosno školskog odbora - predstavnike jedinice lokalne samouprave;

3) daje mišljenje o kandidatu za direktora ustanove iz stava 1. tačka 1) ovog člana;

4) daje mišljenje u postupku razrješenja direktora i članova organa upravljanja u ustanovama iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana;

5)\* *(prestala da važi odlukom US)*

U ustanovama učeničkog i studentskog standarda čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, nacionalni savjet:

1) predlaže jednog člana - predstavnika osnivača i daje mišljenje o ostalim kandidatima za članove upravnog odbora ustanova učeničkog standarda čije je sjedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi. Ako je u jedinici

lokalne samouprave više jezika nacionalnih manjina u službenoj upotrebi, zainteresovani nacionalni savjeti predlažu zajedničkog kandidata za člana upravnog odbora;

2) daje mišljenje o kandidatima za članove upravnih odbora ustanova studentskog standarda čije je sjedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi;

3) daje mišljenje u postupku izbora direktora ustanova učeničkog i studentskog standarda čije je sjedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi;

4) daje mišljenje u postupku razrješenja direktora i članova organa upravljanja iz stava 2. tač. 1) do 3) ovog člana.

U oblasti visokog obrazovanja u ustanovama čiji je osnivač Republika, nacionalni savjet daje mišljenje o kandidatima predloženim za organe rukovođenja i upravljanja visokoškolske ustanove na kojoj se nastava u cjelini ili djelimično izvodi na jeziku nacionalne manjine.

## **Nastavni planovi i programi**

### **Član 13**

Nacionalni savjet:

1) predlaže Nacionalnom prosvjetnom savjetu opšte osnove predškolskog programa, nastavne planove i programe osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i osnove vaspitnog programa, za sadržaje koji izražavaju posebnost nacionalne manjine, a naročito iz oblasti istorije, muzičkog vaspitanja i likovne umjetnosti;

2) predlaže Nacionalnom prosvjetnom savjetu program osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja za jezik nacionalne manjine i jezik, odnosno govor, nacionalne manjine sa elementima nacionalne kulture;

3) daje mišljenje Nacionalnom prosvjetnom savjetu na nastavne programe srpskog jezika, kao nematernjeg;

4) predlaže ministru nadležnom za poslove obrazovanja mjere i program vaspitnog rada sa učenicima u ustanovama učeničkog standarda, koji se odnose na afirmaciju međuetničke tolerancije i multikulturalizma;

5) daje mišljenje na školski i vaspitni program ustanova za koje je utvrđeno da su od posebnog značaja za nacionalnu manjinu.

## **Udžbenici i nastavna sredstva**

### **Član 14**

Ako se obrazovno-vaspitni rad ostvaruje na jeziku nacionalne manjine, Nacionalni prosvjetni savjet predlaže ministru nadležnom za poslove obrazovanja davanje odobrenja za korišćenje udžbenika i nastavnih sredstava čiji sadržaji izražavaju posebnosti nacionalne manjine uz prethodnu saglasnost nacionalnog savjeta.

Ministar nadležan za poslove obrazovanja daje odobrenje za korišćenje domaćih ili uvezenih udžbenika na jeziku nacionalne manjine u obrazovno-vaspitnom radu, na prijedlog nacionalnog savjeta.

## **Druge nadležnosti u oblasti obrazovanja**

### **Član 15\***

Nacionalni savjet u skladu sa zakonom:

1) predlaže jednog kandidata za zajedničku listu kandidata za izbor članova Nacionalnog prosvjetnog savjeta;

2) daje mišljenje u postupku donošenja akta o mreži predškolskih ustanova i osnovnih škola u jedinici lokalne samouprave u kojoj je u službenoj upotrebi jezik nacionalne manjine ili u kojoj se obrazovno-vaspitni rad izvodi na jeziku nacionalne manjine;

3) utvrđuje obrazovno-vaspitne ustanove od posebnog značaja za obrazovanje nacionalne manjine; ako je ukupan broj ustanova veći od četiri, za ustanove od posebnog značaja može se proglasiti najviše jedna četvrtina od ukupnog broja ustanova u kojima se nastava izvodi i na jeziku nacionalne manjine; ako je ukupan broj takvih ustanova manji od četiri, ustanovom od posebnog

značaja može se proglasiti jedna od ustanova u kojima se nastava izvodi na jeziku nacionalne manjine, odnosno i na jeziku nacionalne manjine; u slučaju nacionalne manjine na čijem jeziku se ne izvodi nastava, pravila iz ove tačke se shodno primjenjuju na ustanove u kojima se izučava jezik ili govor sa elementima kulture nacionalne manjine;

4) daje mišljenje ministru nadležnom za poslove obrazovanja u postupku utvrđivanja mreže srednjih škola i ustanova učeničkog i studentskog standarda;

5) daje mišljenje ministru nadležnom za poslove obrazovanja u postupku davanja saglasnosti na obavljanje djelatnosti škole van sjedišta škole u kojoj se nastava izvodi na jeziku nacionalne manjine;

6) predlaže osnivaču, Republici, autonomnoj pokrajini ili jedinici lokalne samouprave osamostaljivanje izdvojenog odjeljenja škole u kojem se nastava izvodi na jeziku nacionalne manjine;

7)\* *(prestala da važi odlukom US)*

8) daje mišljenje ministru nadležnom za poslove obrazovanja u postupku davanja saglasnosti na otvaranje odjeljenja na jeziku nacionalne manjine za manje od 15 učenika;

9) ustanovama učeničkog i studentskog standarda daje mišljenje u postupku raspodjele mjesta u tim ustanovama;

10) daje mišljenje u postupku raspodjele sredstava iz budžeta Republike, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave koja se dodjeljuju putem javnog konkursa ustanovama i udruženjima u oblasti obrazovanja;

11) ustanovljava stipendije iz sopstvenih sredstava i svojim aktima propisuje kriterijume i postupak odlučivanja o dodjeli stipendije i sprovodi postupak za dodjeljivanje;

12) određuje predstavnika u Nacionalnom prosvjetnom savjetu koji učestvuje u njegovom radu bez prava odlučivanja, kada se na jeziku nacionalne manjine izvodi nastava u okviru obrazovnog sistema, a kada Nacionalni prosvjetni savjet razmatra pitanja od značaja za obrazovanje nacionalne manjine;

13) određuje svog predstavnika u Nacionalnom savjetu za visoko obrazovanje koji je punopravni član ovog savjeta kada se na jeziku nacionalne manjine u cjelini ili djelimično izvodi nastava u okviru visokog obrazovanja;

14) obavlja i druge poslove iz ove oblasti utvrđene zakonom ili drugim propisima.

### **3. Nadležnosti u oblasti kulture**

#### **Osnivačka prava**

##### **Član 16**

Nacionalni savjet može, u skladu sa zakonom, osnivati ustanove kulture radi očuvanja, unapređenja i razvoja kulturne posebnosti i očuvanja nacionalnog identiteta nacionalne manjine i vršiti prava i obaveze osnivača.

Ustanove iz stava 1. ovog člana nacionalni savjet osniva samostalno ili zajedno sa Republikom, autonomnom pokrajinom, jedinicom lokalne samouprave ili drugim pravnim licem, u skladu sa zakonom.

Republika, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave kao osnivači ustanova iz stava 1. ovog člana mogu u cjelini ili djelimično prenijeti osnivačka prava na nacionalni savjet.

#### **Učešće u upravljanju ustanovama**

##### **Član 17**

U ustanovama kulture čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, za koje nacionalni savjet utvrdi da su od posebnog značaja za očuvanje identiteta nacionalne manjine, nacionalni savjet:

- 1) imenuje jednog člana upravnog odbora ustanove;
- 2) daje mišljenje o predloženim članovima upravnog odbora ustanove;
- 3) daje mišljenje u postupku izbora direktora ustanove.

Ako više nacionalnih savjeta utvrdi da je neka ustanova u oblasti kulture od posebnog značaja za očuvanje, unapređenje i razvoj posebnosti i nacionalnog identiteta nacionalne manjine, nacionalni savjeti imenuju po jednog člana upravnog odbora iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

## **Druge nadležnosti u oblasti kulture**

### **Član 18**

Nacionalni savjet:

- 1) utvrđuje koje su ustanove i manifestacije u oblasti kulture od posebnog značaja za očuvanje, unapređenje i razvoj posebnosti i nacionalnog identiteta određene nacionalne manjine;
- 2) utvrđuje strategiju razvoja kulture nacionalne manjine;
- 3) utvrđuje koja su pokretna i nepokretna kulturna dobra od posebnog značaja za nacionalnu manjinu;
- 4) pokreće postupak pred nadležnim organom ili ustanovom za utvrđivanje statusa zakonom zaštićenih pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara od značaja za nacionalnu manjinu;
- 5) predlaže preduzimanje mjera zaštite, sanacije i rekonstrukcije kulturnih dobara iz stava 1. tačka 4) ovog člana;
- 6) daje mišljenja i prijedloge u postupku izrade prostornih i urbanističkih planova u jedinici lokalne samouprave u kojoj se nalaze kulturna dobra iz stava 1. tačka 3) ovog člana;
- 7) predlaže obustavljanje izvršenja prostornih i urbanističkih planova ako smatra da se time ugrožavaju kulturna dobra iz stava 1. tačka 3) ovog člana;
- 8) daje prethodno mišljenje nadležnom organu u postupku izdavanja dozvole za premještanje nepokretnog kulturnog dobra iz stava 1. tačka 3) ovog člana na novu lokaciju;
- 9) daje mišljenje u postupku osnivanja ili ukidanja biblioteka ili organizacionih jedinica biblioteka koji imaju fond knjiga na jeziku nacionalne manjine;

10) daje prijedlog za raspodjelu sredstava koja se dodjeljuju putem javnog konkursa iz budžeta Republike, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave ustanovama, manifestacijama i udruženjima nacionalne manjine u oblasti kulture;

11) predlaže najmanje jednog kandidata za zajedničku listu kandidata za izbor Nacionalnog savjeta za kulturu;

12) određuje svog predstavnika u Nacionalnom savjetu za kulturu koji, bez prava odlučivanja, učestvuje u njegovom radu kada se razmatraju pitanja od značaja za kulturu nacionalne manjine;

13) odlučuje o drugim pitanjima koja su mu povjerena zakonom, aktom autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave.

#### **4. Nadležnosti u oblasti obavještanja**

##### **Osnivačka prava**

##### **Član 19\***

Nacionalni savjet može, na način utvrđen zakonom, samostalno ili zajedno sa drugim pravnim licem, osnivati ustanove i privredna društva za obavljanje novinsko-izdavačke i radio-televizijske djelatnosti, štampanja i reprodukcije snimljenih medija i vršiti prava i obaveze osnivača.

##### **Učešće u upravljanju ustanovama**

##### **Član 20**

Nacionalni savjet:

1)-4)\* (*prestale da važe odlukom US*)

5) daje mišljenje o kandidatima za odgovornog urednika programa na jezicima nacionalnih manjina u radiodifuznoj ustanovi u kojoj se imenuje odgovorni urednik za više programa na jezicima nacionalnih manjina.

##### **Druge nadležnosti u oblasti obavještanja**

##### **Član 21**

Nacionalni savjet:

- 1) usvaja strategiju razvoja informisanja na jeziku nacionalne manjine, u skladu sa strategijom Republike Srbije;
- 2) daje prijedloge Republičkoj radiodifuznoj agenciji prilikom izrade Strategije razvoja radiodifuzije;
- 3) daje prijedlog za raspodjelu sredstava koja se dodjeljuju putem javnog konkursa iz budžeta Republike, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave pravnim i fizičkim licima koja obavljaju informisanje na jeziku nacionalne manjine;
- 4) razmatra izvještaje Upravnog i Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije i Radiodifuzne ustanove Vojvodine i daje prijedloge i preporuke o programima na jeziku nacionalne manjine;
- 5) daje mišljenje i prijedloge Savjetu Republičke radiodifuzne agencije, u vezi sa informisanjem na jeziku nacionalne manjine;
- 6) određuje predstavnika u Savjetu Republičke radiodifuzne agencije koji učestvuje u njegovom radu bez prava odlučivanja, kada se razmatraju pitanja u vezi sa informisanjem na jeziku nacionalne manjine;
- 7) obavlja i druge poslove iz ove oblasti utvrđene zakonom i drugim propisima.

## ***5. Nadležnosti u oblasti službene upotrebe jezika i pisma***

### **Član 22**

Nacionalni savjet:

- 1) utvrđuje tradicionalne nazive jedinica lokalne samouprave, naseljenih mjesta i drugih geografskih naziva na jeziku nacionalne manjine, ako je na području jedinice lokalne samouprave ili naseljenog mjesta jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi; nazivi koje je utvrdio nacionalni savjet postaju nazivi u službenoj upotrebi pored naziva na srpskom jeziku i objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije", a u slučaju nacionalnih savjeta čije je sjedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u "Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine";



2) predlaže nadležnom organu isticanje naziva jedinica lokalne samouprave, naseljenih mjesta i drugih geografskih naziva na jeziku nacionalne manjine;

3) predlaže utvrđivanje jezika i pisma nacionalne manjine kao službenog jezika i pisma u jedinici lokalne samouprave;

4) predlaže promjenu naziva ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka, drugih djelova naseljenih mjesta i ustanova za koje je utvrđeno da su od posebnog značaja za nacionalnu manjinu;

5) daje mišljenje u postupku utvrđivanja naziva ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih djelova naseljenih mjesta, ako je na području jedinice lokalne samouprave ili naseljenog mjesta jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi;

6) predlaže nadležnom organu vršenje nadzora nad službenom upotrebom jezika i pisma nacionalne manjine;

7) predlaže nadležnim organima mjere i aktivnosti za unapređenje prevođenja propisa na jezike nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi;

8) preduzima mjere i aktivnosti za unapređenje službene upotrebe jezika i pisma nacionalne manjine;

9) odlučuje o drugim pitanjima iz ove oblasti koja su mu povjerena zakonom, aktom autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave.

## **Čl. 23 i 24\***

*(Prestalo da važi odlukom US)*

# **IV ODNOS SA REPUBLIČKIM ORGANIMA, ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I ORGANIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE**

## **Odnos sa republičkim organima**

### **Član 25\***

Nacionalni savjet može podnijeti državnim organima i posebnim organizacijama prijedloge, inicijative i mišljenja o pitanjima iz svoje nadležnosti.

Prije razmatranja i odlučivanja o pitanjima iz oblasti iz člana 2. ovog zakona, organi iz stava 1. ovog člana zatražiće mišljenje nacionalnih savjeta.

Nacionalni savjet može podnijeti inicijativu Vladi za ukidanje, odnosno poništenje propisa državnih organa i posebnih organizacija, koji nijesu u skladu sa odredbama ovog zakona i drugih zakona i propisa koji se odnose na nacionalne manjine.

## **Odnos sa organima autonomne pokrajine i organima jedinice lokalne samouprave**

### **Član 26\***

Nacionalni savjeti daju prijedloge, inicijative i mišljenja o pitanjima koja se odnose na položaj nacionalnih manjina i na očuvanje posebnosti nacionalnih manjina organima autonomne pokrajine i organima jedinice lokalne samouprave.

## **V MEĐUNARODNA I REGIONALNA SARADNJA**

### **Član 27\***

Nacionalni savjet, u skladu sa zakonom, saraduje sa međunarodnim i regionalnim organizacijama, sa organizacijama i ustanovama u matičnim državama, kao i sa nacionalnim savjetima ili sličnim tijelima nacionalnih manjina u drugim državama.

Predstavnici nacionalnog savjeta učestvuju u pregovorima ili se konsultuju povodom pregovora o zaključivanju bilateralnih sporazuma sa matičnim državama, u dijelu koji se neposredno odnosi na prava nacionalnih manjina.

Predstavnici nacionalnih savjeta učestvuju u radu mješovitih međudržavnih tijela čiji je zadatak da nadziru sprovođenje bilateralnih međudržavnih sporazuma o zaštiti prava određene nacionalne manjine.

### **Član 28**

Predstavnici nacionalnih manjina, preko Savjeta Republike Srbije za nacionalne manjine, učestvuju u postupku zaključivanja, odnosno pristupanja, međunarodnim ili regionalnim sporazumima koji se odnose na položaj i zaštitu prava nacionalnih manjina.

## VI IZBOR NACIONALNIH SAVJETA

### **1. Zajedničke odredbe**

#### **Član 29**

Članovi nacionalnog savjeta biraju se na neposrednim izborima ili putem elektorske skupštine.

Neposredni izbori za članove nacionalnih savjeta održavaju se kada je 24 časa prije raspisivanja izbora u poseban birački spisak nacionalne manjine upisano više od 40% pripadnika nacionalne manjine prema posljednjem popisu stanovništva.

Radi utvrđivanja da li su ispunjeni uslovi za neposredne izbore, Ministarstvo privremeno zaključuje posebne biračke spiskove nacionalnih manjina 24 časa prije raspisivanja izbora.

Izbori putem elektorske skupštine održavaju se ako nijesu ispunjeni uslovi za neposredne izbore i ako se poslije raspuštanja nacionalnog savjeta novi izbori raspisuju u roku od 60 dana od raspuštanja.

### **Principi izbora nacionalnih savjeta**

#### **Član 30**

Izbori za nacionalni savjet zasnivaju se na principima slobode izbora, jednakosti izbornog prava, periodičnosti izbora i principu tajnog glasanja.

Posebna načela izbora su dobrovoljnost, proporcionalnost i demokratičnost.

### **Izbornopravo**

#### **Član 31**

Izbornopravo pripadnika nacionalnih manjina za izbor nacionalnih savjeta uključuje prava pripadnika nacionalne manjine da: bira članove nacionalnog savjeta, bude biran za člana nacionalnog savjeta, predlaže kandidate za članove nacionalnog savjeta, bude informisan o

izborima za nacionalne savjete, o kandidatima za članove nacionalnog savjeta, kao i o njihovim programima, bude upisan u poseban birački spisak nacionalne manjine, glasa za izbor nacionalnog savjeta i pravo na zaštitu prava vezanih za izbor nacionalnog savjeta.

## **Aktivno biračko pravo**

### **Član 32**

Pripadnik nacionalne manjine stiče pravo da bira članove nacionalnog savjeta ako ispuni Ustavom i zakonom propisane opšte uslove za sticanje aktivnog biračkog prava.

Poseban uslov za sticanje aktivnog biračkog prava za izbor članova nacionalnog savjeta je upis u poseban birački spisak nacionalne manjine, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Poseban uslov za sticanje aktivnog biračkog prava za izbor nacionalnog savjeta nacionalne manjine putem elektorske skupštine je status elektora, koji se stiče prema odredbama ovog zakona.

## **Pasivno biračko pravo**

### **Član 33**

Za člana nacionalnog savjeta može biti biran pripadnik nacionalne manjine koji ispunjava uslove iz člana 32. ovog zakona i ne obavlja funkciju sudije, tužioca ili sudije Ustavnog suda.

## **Posebne odredbe o glasanju**

### **Član 34**

Glasanje za izbor članova nacionalnog savjeta organizuje se samo na teritoriji Republike Srbije.

## **Raspisivanje izbora**

### **Član 35**

Izbore za članove nacionalnog savjeta odlukom raspisuje ministar.

Odluka o raspisivanju izbora za članove svih nacionalnih savjeta donosi se najranije 120, a najkasnije 90 dana prije isteka mandata nacionalnog savjeta koji je posljednji konstituisan.

Kad je nacionalni savjet raspušten, novi izbori za njegove članove raspisuju se u roku od 60 dana od raspuštanja i tako da se održe u narednih 45 dana. Izuzetno, ako je od raspuštanja nacionalnog savjeta do isteka mandata nacionalnog savjeta ostalo manje od godinu dana, ministar raspisuje nove izbore za članove nacionalnog savjeta istovremeno kada raspisuje i izbore za članove svih nacionalnih savjeta i tako da se oni održe istog dana.

Izbori se ne raspisuju ako nacionalni savjet bude raspušten zbog obustavljanja postupka izbora članova nacionalnog savjeta ili zbog toga što je broj njegovih članova smanjen ispod polovine.

Odluka o raspisivanju izbora sadrži: način izbora (neposredni izbori ili izbori putem elektorske skupštine), broj članova nacionalnog savjeta koji se bira, odredbe o započinjanju rokova za izborne radnje i dan održavanja izbora.

Odluka o raspisivanju izbora objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji.

## **Vrijeme održavanja izbora**

### **Član 36**

Izbori za članove svih nacionalnih savjeta, pa i za članove prvog saziva nacionalnog savjeta, održavaju se istog dana, izuzev kada se poslije raspuštanja nacionalnog savjeta novi izbori raspisuju u roku od 60 dana od raspuštanja.

Izbori moraju biti održani najkasnije 15 dana prije isteka mandata nacionalnog savjeta koji je posljednji konstituisan.

## **Troškovi izbora**

### **Član 37**

Finansijska sredstva za sprovođenje izbora nacionalnog savjeta obezbjeđuju se iz budžeta Republike Srbije, prema specifikaciji ukupnih planiranih troškova koju sporazumno utvrđuju Ministarstvo i Republička izborna komisija.

## **Obustavljanje postupka izbora nacionalnog savjeta**

### **Član 37a**

Ministarstvo rješenjem obustavlja postupak izbora nacionalnog savjeta ako nije potvrđen ovim zakonom propisan najmanji broj elektora. Rješenje se donosi 25 dana prije elektorske skupštine i objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Rješenje Ministarstva je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor u roku od 24 časa od objavljivanja rješenja. Upravni sud je dužan da o tužbi odluči u roku od 48 časova od prijema tužbe.

Organi za sprovođenje izbora rješenjem obustavljaju postupak izbora nacionalnog savjeta ako:

- 1) elektorskoj skupštini ne prisustvuje ovim zakonom propisan najmanji broj elektora;
- 2) se za izbor članova nacionalnog savjeta ne prijavi nijedna izborna lista;
- 3) nijedna prijavljena izborna lista ne bude proglašena;
- 4) iz ovim zakonom propisanih razloga ne bude utvrđena zbirna izborna lista.

Kada rješenje o obustavljanju postupka izbora nacionalnog savjeta koje je donio organ za sprovođenje izbora postane pravnosnažno, o njemu se obavještava Ministarstvo.

## **Organizovanje izbora**

### **Član 38**

Sve poslove organizovanja i sprovođenja izbora za nacionalne savjete obavljaju Ministarstvo i organi za sprovođenje izbora, u skladu sa ovim zakonom.

## **Obaveze sredstava javnog obavještavanja u vezi sa izborima nacionalnih savjeta**

### **Član 39**

Sredstva javnog obavještavanja su dužna da, u skladu sa zakonom, prate tok izbornih aktivnosti i izvještavaju o izborima nacionalnih savjeta.

Na informisanje u vezi sa izborima nacionalnih savjeta shodno se primjenjuju zakoni koji uređuju javno informisanje u izbornom postupku.

## Raspuštanje nacionalnog savjeta i privremeni organ upravljanja

### Član 40

Ministarstvo raspušta nacionalni savjet:

- 1) ako nov saziv nacionalnog savjeta ne bude konstituisan u roku od 30 dana od utvrđivanja konačnih rezultata izbora;
- 2) ako postupak izbora nacionalnog savjeta bude obustavljen;
- 3) ako nacionalni savjet ne zasijeda duže od šest mjeseci;
- 4) ako nacionalni savjet ne izabere predsjednika nacionalnog savjeta u roku od 30 dana od konstituisanja nacionalnog savjeta ili od prestanka funkcije ranijem predsjedniku;
- 5) ako se broj članova nacionalnog savjeta smanji ispod polovine.

Nacionalni savjet je raspušten kada Ministarstvo o tome donese rješenje.

Rješenje o raspuštanju nacionalnog savjeta je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministarstvo rješenjem obrazuje privremeni organ upravljanja nacionalnog savjeta iz reda članova nacionalnog savjeta, vodeći računa o zastupljenosti izbornih lista sa kojih su izabrani članovi nacionalnog savjeta. Privremeni organ upravljanja nacionalnog savjeta čine predsjednik i četiri člana.

Do konstituisanja novog saziva nacionalnog savjeta tekuće i neodložne poslove iz nadležnosti nacionalnog savjeta vrši privremeni organ upravljanja nacionalnog savjeta.

Rješenje kojim se obrazuje privremeni organ upravljanja nacionalnog savjeta je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Privremeni organ upravljanja nacionalnog savjeta ne obrazuje se kada nacionalni savjet bude raspušten zbog obustavljanja postupka izbora nacionalnog savjeta ili zbog toga što je broj njegovih članova smanjen ispod polovine.

## **Mandat članova nacionalnog savjeta i prestanak članstva u nacionalnom savjetu**

### **Član 41**

Članu nacionalnog savjeta mandat traje koliko traje mandat nacionalnog savjeta u koji je izabran.

Članu nacionalnog savjeta mandat prestaje prije isteka mandata nacionalnog savjeta u koji je izabran:

- 1) podnošenjem ostavke;
- 2) gubitkom jednog od opštih uslova za sticanje aktivnog biračkog prava;
- 3) ako duže od godinu dana ne prisustvuje sjednicama nacionalnog savjeta;
- 4) ako mu prestane prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
- 5) ako je konačnom odlukom nadležnog organa brisan iz posebnog biračkog spiska nacionalne manjine;
- 6) ako je pravnosnažnom presudom osuđen za krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci;
- 7) u slučaju smrti.

Član nacionalnog savjeta dužan je da ovjeri ostavku kod organa nadležnog za ovjeru potpisa i da je nacionalnom savjetu podnese u roku od tri dana od ovjere, neposredno ili poštom preporučeno.

Prestanak mandata članu nacionalnog savjeta konstatuje nacionalni savjet na prvoj narednoj sjednici nakon prijema obavještenja o nastupanju razloga za prestanak mandata.

O prestanku mandata članu nacionalnog savjeta prije isteka mandata nacionalnog savjeta u kome je član, predsjednik nacionalnog savjeta obavještava Republičku izbornu komisiju i Ministarstvo.



Kada članu nacionalnog savjeta prestane mandat prije isteka mandata nacionalnom savjetu u kome je član, mandat se dodjeljuje prvom sljedećem kandidatu sa izborne liste na kojoj se nalazio član kojem je prestao mandat.

Član nacionalnog savjeta bira se na četiri godine i može ponovo biti biran za člana nacionalnog savjeta.

Članu nacionalnog savjeta prestaje mandat konstituisanjem novog saziva nacionalnog savjeta.

## **Član 42**

*(Brisano)*

## **Shodna primjena drugih zakona**

## **Član 43**

Na izbor nacionalnog savjeta i pitanja koja nijesu uređena ovim zakonom, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o izboru narodnih poslanika, Zakona o opštem upravnom postupku i Zakona o upravnom sporu.

## ***2. Neposredni izbori članova nacionalnih savjeta***

### **Birački spiskovi**

## **Član 44**

Poseban birački spisak nacionalne manjine (u daljem tekstu: poseban birački spisak) obrazuje Ministarstvo, na zahtjev za obrazovanje posebnog biračkog spiska, koji mora da podrži najmanje 5% punoljetnih pripadnika nacionalne manjine prema posljednjem popisu stanovništva, s tim da njihov broj ne može da bude manji od 300.

Izjava o podržavanju zahtjeva za obrazovanje posebnog biračkog spiska daje se na propisanom obrascu i ovjerava kod organa nadležnog za ovjeru potpisa.

Oblik i sadržinu obrasca izjave o podržavanju zahtjeva za obrazovanje posebnog biračkog spiska propisuje ministar.

O zahtjevu za obrazovanje posebnog biračkog spiska Ministarstvo odlučuje rješenjem.

Ministarstvo odbija zahtjev za obrazovanje posebnog biračkog spiska ako se podnosilac zahtjeva ne smatra nacionalnom manjinom u skladu sa zakonom ili ako zahtjev nije podržao potreban broj pripadnika nacionalne manjine.

Rješenje Ministarstva donijeto po zahtjevu za obrazovanje posebnog biračkog spiska je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Zahtjev i ovjera potpisa ne podliježu plaćanju taksi.

## **Član 45**

Ministarstvo obavještava putem sredstava javnog informisanja pripadnike nacionalne manjine iz člana 44. ovog zakona da je počelo obrazovanje posebnog biračkog spiska.

## **Član 46**

*(Brisan)*

## **Opšta pravila o posebnom biračkom spisku**

## **Član 47**

Poseban birački spisak je službena evidencija u koju se upisuju pripadnici nacionalne manjine koji imaju biračko pravo.

Poseban birački spisak je stalan i redovno se ažurira.

Pripadnik nacionalne manjine upisuje se u poseban birački spisak isključivo na lični zahtjev.

## **Član 48**

Poseban birački spisak vodi Ministarstvo.

Vođenje posebnog biračkog spiska obuhvata: analiziranje podataka iz posebnog biračkog spiska i preduzimanje mjera radi međusobne usklađenosti i tačnosti podataka i upis i promjene u posebnom biračkom spisku (brisanje, izmjene, dopune ili ispravke) od zaključenja posebnog biračkog spiska i vršenje drugih poslova propisanih ovim zakonom.

U dijelu posebnog biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave upis i promjene u posebnom biračkom spisku (brisanje, izmjene, dopune ili ispravke) vrši opštinska, odnosno gradska uprava, kao povjeren posao, do zaključenja posebnog biračkog spiska. U jedinici lokalne samouprave u kojoj je u službenoj upotrebi i jezik i pismo nacionalne manjine za koju se vodi poseban birački spisak, upis i promjene u posebnom biračkom spisku vrše se i na njenom jeziku i pismu, u skladu sa zakonom.

Posebni birački spiskovi vode se i ažuriraju kao jedinstvena elektronska baza podataka.

Promjene u posebnom biračkom spisku vrše se po službenoj dužnosti ili na zahtjev.

Organi koji vode službenu evidenciju o građanima dužni su da Ministarstvu i opštinskim, odnosno gradskim upravama dostave podatke koji utiču na tačnost posebnog biračkog spiska.

## **Član 49**

*(Brisan)*

## **Član 50**

Poseban birački spisak sadrži: redni broj, lično ime, matični broj, pol, nacionalnu pripadnost, godinu rođenja, mjesto prebivališta (ulica i broj kuće, selo, zaselak, naselje) i prostor za primjedbu.

## **Član 51**

Podaci iz posebnog biračkog spiska uživaju posebnu zaštitu.

Zabranjeno je i kažnjivo svako korišćenje podataka iz posebnog biračkog spiska, izuzev u svrhu izbora i u svrhu ostvarivanja drugih prava nacionalnih manjina, ako je to propisano zakonom.

## **Član 52**

Pripadnici nacionalne manjine upisuju se u poseban birački spisak kada ispune opšte uslove za sticanje biračkog prava propisane zakonom.

Pripadnik nacionalne manjine može biti upisan u samo jedan poseban birački spisak.

Svaki građanin sa biračkim pravom, pripadnik nacionalne manjine, može na posebnom obrascu pismeno zatražiti da bude upisan u poseban birački spisak.

Zahtjev za upis u poseban birački spisak pripadnik nacionalne manjine podnosi organu uprave jedinice lokalne samouprave prema mjestu prebivališta, u pisanoj formi, na posebnom obrascu koji propisuje ministar i svojeručno ga potpisuje.

### **Član 53**

Brisanje iz posebnog biračkog spiska vrši se po službenoj dužnosti ili na zahtjev.

Brisanje iz posebnog biračkog spiska po službenoj dužnosti vrši se u slučaju smrti upisanog pripadnika nacionalne manjine ili ako upisani pripadnik nacionalne manjine (u daljem tekstu: birač) izgubi biračko pravo zbog toga što je prestao da ispunjava jedan od opštih uslova za sticanje biračkog prava propisanih zakonom.

Birač podnosi zahtjev za brisanje iz posebnog biračkog spiska organu uprave jedinice lokalne samouprave prema mjestu prebivališta, na posebnom obrascu koji propisuje ministar, i svojeručno ga potpisuje.

### **Član 54**

*(Brisan)*

### **Član 55**

Ministar bliže propisuje način vođenja posebnog biračkog spiska i druga pitanja od značaja za potpuno, tačno i ažurno vođenje posebnog biračkog spiska.

### **Član 56**

Ako u postupku upisa u poseban birački spisak ili brisanja iz spiska, organ uprave jedinice lokalne samouprave koji vodi birački spisak odbije da izvrši upis birača u poseban birački spisak ili brisanje iz spiska, birač ima pravo da podnese žalbu Ministarstvu. Rješenje Ministarstva je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministarstvo donosi rješenje o žalbi u roku do 15 dana.

## **Član 57**

Po zaključenju posebnog biračkog spiska, upis, brisanje, izmjene, dopune i ispravke u posebnom biračkom spisku vrši Ministarstvo, na osnovu rješenja koje donosi najkasnije 72 časa prije dana održavanja izbora.

Rješenje Ministarstva je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

## **Član 58**

*(Brisan)*

## **Član 59**

Primjenu propisa kojima se uređuje vođenje posebnih biračkih spiskova u jedinicama lokalne samouprave nadzire Ministarstvo, preko upravne inspekcije.

Ako Ministarstvo utvrdi da se poseban birački spisak ne vodi kako je određeno zakonom i drugim propisima, nalaže nadležnom organu da otkloni utvrđene nepravilnosti.

## **Organi za sprovođenje izbora**

### **Član 60**

Neposredne izbore za članove nacionalnog savjeta sprovode organi koji sprovode izbore za narodne poslanike.

Rad organa za sprovođenje izbora mogu nadgledati predstavnici predlagača proglašanih izbornih lista.

### **Član 61**

*(Brisano)*

## **Nadležnost Republičke izborne komisije**

### **Član 62**

Nadležnosti Republičke izborne komisije (u daljem tekstu: Komisija) su:

- 1) stara se o zakonitom sprovođenju izbora;
- 2) organizuje tehničku pripremu za izbore;
- 3) prati primjenu i daje objašnjenja u vezi sa primjenom ovog zakona, u vezi sa izborima;
- 4) propisuje obrasce i pravila za sprovođenje izbornih radnji propisanih ovim zakonom;
- 5) određuje biračka mjesta i objavljuje ih u "Službenom glasniku Republike Srbije", najkasnije 20 dana prije održavanja izbora;
- 6) obrazuje biračke odbore i imenuje predsjednika i članove biračkih odbora i njihove zamjenike;
- 7) priprema i ovjerava glasačke listiće;
- 8) utvrđuje da li je izborna lista sastavljena i podnijeta u skladu sa ovim zakonom i proglašava izbornu listu;
- 9) utvrđuje zbirnu izbornu listu;
- 10) donosi rješenje o obustavljanju izbora članova nacionalnog savjeta ako se za izbor članova nacionalnog savjeta ne prijavi nijedna izborna lista, ako nijedna prijavljena izborna lista ne bude proglašena i ako iz ovim zakonom propisanih razloga ne bude utvrđena zbirna izborna lista;
- 11) određuje način čuvanja i rukovanja izbornim materijalom;
- 12) utvrđuje i objavljuje ukupne i konačne rezultate izbora;
- 13) utvrđuje broj mandata koji pripadaju svakoj izornoj listi;
- 14) dostavlja podatke organima koji su nadležni za prikupljanje i obradu statističkih podataka;
- 15) donosi uputstvo za sprovođenje izbora i vrši druge poslove propisane ovim zakonom.

Komisija je dužna da obrasce iz stava 1. tačka 4) ovog člana objavi u roku od pet dana od donošenja odluke o raspisivanju izbora.

Za rad na sprovođenju izbora, članovima Komisije pripada mjesečna naknada u iznosu dvije prosječne zarade bez poreza i doprinosa isplaćene u Republici Srbiji u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je donijeta odluka o raspisivanju izbora.

## **Čl. 63 i 64**

*(Brisano)*

### **Sastav biračkog odbora**

#### **Član 65**

Birački odbor čine predsjednik i najmanje četiri člana.

Predsjednik i članovi biračkog odbora imaju zamjenike.

Komisija obrazuje birački odbor i imenuje predsjednika, članove i njihove zamjenike.

Članovi biračkog odbora, radnih tijela Komisije i stručni radnici u Službi Narodne skupštine koji učestvuju u radu organa za sprovođenje izbora imaju pravo na naknadu za rad koju utvrđuje Komisija.

### **Nadležnost biračkog odbora**

#### **Član 66**

Birački odbor neposredno sprovodi glasanje na biračkom mjestu, obezbjeđuje pravilnost i tajnost glasanja, utvrđuje rezultate glasanja na biračkom mjestu i obavlja druge poslove određene ovim zakonom.

Birački odbor se stara o održavanju reda na biračkom mjestu za vrijeme glasanja.

Bliža pravila o radu biračkog odbora propisuje Komisija.

### **Biračka mjesta**

#### **Član 67**

Glasanje na izborima odvija se na biračkim mjestima koja utvrđuje Komisija.

## *Određivanje biračkih mjesta*

### **Član 68**

Biračko mjesto određuje se za glasanje najmanje 100, a najviše 2.500 birača upisanih u posebne biračke spiskove.

Izuzetno, biračko mjesto može se odrediti i za glasanje manje od 100 birača ako bi, zbog udaljenosti ili nepovoljnog geografskog položaja, biračima bilo znatno otežano glasanje na drugom biračkom mjestu.

Za biračka mjesta se, po pravilu, određuju prostorije u javnoj svojini, a samo izuzetno i prostorije u privatnoj svojini.

Biračko mjesto ne može da bude u objektu koji je u svojini političke stranke ili koji koristi politička stranka, kao ni objektu koji je u svojini kandidata za člana nacionalnog savjeta ili člana njegove porodice. Pod članom porodice kandidata podrazumijevaju se njegovi roditelji, djeca i supružnik.

Prilikom određivanja biračkog mjesta, vodiće se računa da biračko mjesto bude pristupačno osobama sa invaliditetom.

### **Član 69**

*(Brisano)*

## *Uređenje biračkog mjesta*

### **Član 70**

Pravila u vezi sa uređenjem biračkog mjesta utvrđuje Komisija.

## **Kandidovanje - izborne liste**

### **Član 71**

Izborne liste mogu, pod uslovima propisanim ovim zakonom, predlagati grupa birača upisanih u poseban birački spisak, udruženja čiji se ciljevi ostvaruju u oblasti zaštite prava nacionalne manjine i registrovane političke stranke nacionalne manjine (u daljem tekstu: predlagač).



Grupu birača obrazuje najmanje tri birača pismenim sporazumom ovjerenim kod organa nadležnog za ovjeru potpisa. Sporazum o obrazovanju grupe birača sadrži ciljeve obrazovanja grupe birača, podatke o licima koja su je obrazovala (ime i prezime, jedinstven matični broj građana i prebivalište, prema podacima iz lične karte). Sporazumom se obavezno određuje lice koje zastupa grupu građana.

Izbornu listu svojim potpisima mora podržati najmanje 1%, a ne manje od 50 birača upisanih u poseban birački spisak.

Birač može svojim potpisom podržati izbornu listu samo jednog predlagača.

Potpisi za podršku treba da su ovjereni kod organa nadležnog za ovjeru potpisa. Ovjera potpisa ne podliježe plaćanju taksi.

Izbornu listu može podnijeti zastupnik predlagača izborne liste ili lice koje on ovlasti.

Lice koje je ovlašćeno da podnese izbornu listu, ovlašćeno je i da u ime predlagača izborne liste vrši sve druge radnje u izborima, ako predlagač izborne liste drukčije ne odredi.

### *Izborna lista - struktura*

## **Član 72**

Na izornoj listi mora da se nalazi najmanje jedna trećina kandidata od broja članova nacionalnog savjeta koji se bira, a najviše onoliko kandidata koliko se članova nacionalnog savjeta bira.

Kandidat može biti samo ono lice koje je upisano u poseban birački spisak.

Ime i prezime kandidata navode se u izornoj listi prema srpskom pravopisu i ćirilčkim pismom, a mogu da budu navedeni i prema pravopisu i pismu nacionalne manjine, pri čemu redosljed određuje predlagač.

Nosioca izborne liste i redosljed kandidata određuje predlagač.

Na izornoj listi među svaka tri kandidata po redosljedu na listi (prva tri mjesta, druga tri mjesta i tako do kraja liste) mora biti najmanje po jedan kandidat - pripadnik onog pola koji je manje zastupljen na listi.

## *Povlačenje izborne liste*

### **Član 73**

Predlagač izborne liste može povući izbornu listu najkasnije do dana utvrđivanja zbirne izborne liste.

## *Naziv izborne liste*

### **Član 74**

Izborna lista ima naziv koji određuje predlagač izborne liste.

Ako izbornu listu predlaže grupa birača, naziv izborne liste sadrži naziv utvrđen sporazumom o obrazovanju grupe birača. U naziv izborne liste može se uključiti ime i prezime lica koje grupa birača odredi kao nosioca izborne liste. Naziv izborne liste grupe birača ne može da sadrži riječi "udruženje" i "stranka" ni u jednom padežu, niti naziv registrovanog udruženja ili registrovane političke stranke.

Ako izbornu listu predlaže udruženje, naziv izborne liste može da sadrži naziv udruženja, koji se navodi prema nazivu udruženja iz akta o njegovoj registraciji. U naziv izborne liste može se uključiti i ime i prezime lica koje udruženje odredi kao nosioca izborne liste.

Ako izbornu listu predlaže politička stranka nacionalne manjine, naziv izborne liste mora da sadrži naziv političke stranke iz akta o njenoj registraciji. U naziv izborne liste može se uključiti i ime i prezime lica koje politička stranka nacionalne manjine odredi kao nosioca izborne liste.

Naziv izborne liste koju predlaže grupa birača ili udruženje ne može da upućuje na naziv crkve i vjerske zajednice.

Naziv izborne liste navodi se na srpskom jeziku i ćirilčkim pismom, a može se navesti i na jeziku i pismu nacionalne manjine.

### **Član 75**

*(Brisano)*

## *Podnošenje izborne liste*

## **Član 76**

Izborna lista podnosi se Komisiji najkasnije 15 dana prije održavanja izbora.

Uz izbornu listu, Komisiji se podnosi:

- 1) ovjerena izjava kandidata da prihvata kandidaturu za člana nacionalnog savjeta;
- 2) saglasnost nosioca izborne liste (ako je određen) da bude nosilac izborne liste;
- 3) ovlašćenje lica koje je predlagač ovlastio da podnese izbornu listu;
- 4) ovjerene izjave birača da podržavaju izbornu listu;
- 5) spisak birača koji podržavaju izbornu listu, izrađen u pismenom i elektronskom obliku (cd ili dvd), tako da spisak u oba oblika bude istovjetan, a koji potpisuje lice koje podnosi izbornu listu;
- 6) ovjeren sporazum o obrazovanju grupe birača, ako izbornu listu predlaže grupa birača;
- 7) ovjerena kopija statuta udruženja, ako izbornu listu predlaže udruženje.

### *Proglašenje izborne liste*

## **Član 77**

Komisija proglašava izbornu listu predlagača odmah po prijemu izborne liste i prateće dokumentacije, a najkasnije u roku od 24 časa od prijema izborne liste.

Rješenje o proglašenju izborne liste iz stava 1. ovog člana Komisija dostavlja bez odlaganja predlagaču.

### *Nedostaci izborne liste*

## **Član 78**

Kada Komisija utvrdi da izborna lista nije podnijeta blagovremeno, donijeće rješenje o odbacivanju izborne liste.

Kada Komisija utvrdi da izborna lista sadrži nedostatke koji onemogućuju proglašenje izborne liste, donijeće, u roku od 24 časa od prijema izborne liste, zaključak kojim se predlagaču izborne liste nalaže da, najkasnije u roku od 48 časova od časa dostavljanja zaključka, otkloni te nedostatke. U zaključku se predlagaču izborne liste ukazuje na način otklanjanja nedostataka.

Kada Komisija utvrdi da izborna lista sadrži nedostatke, odnosno ako utvrdi da nedostaci nijesu otklonjeni, ili nijesu otklonjeni u propisanom roku, donijeće u narednih 48 časova rješenje o odbijanju proglašenja izborne liste.

### *Zbirna izborna lista*

## **Član 79**

Zbirnu izbornu listu utvrđuje Komisija, za svaku nacionalnu manjinu posebno, deset dana prije održavanja izbora.

Zbirna izborna lista uključuje sve izborne liste za svaku nacionalnu manjinu, sa ličnim imenima svih kandidata i podacima o godini rođenja, zanimanju i prebivalištu.

Redosljed izbornih lista na zbirnoj izbornoj listi utvrđuje se prema redosljedu proglašenja izborne liste.

Zbirnu izbornu listu za svaku nacionalnu manjinu Komisija objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Predlagač izborne liste ima pravo da, u roku od 48 časova od dana objavljivanja zbirne izborne liste izvrši, preko lica koje ovlasti, uvid u dokumentaciju koja je podnijeta uz proglašene izborne liste.

Komisija ne utvrđuje zbirnu izbornu listu ako broj kandidata na proglašenim izbornim listama bude manji od broja članova nacionalnog savjeta koji se bira.

## **Član 80**

Ministarstvo rješenjem zaključuje poseban birački spisak 15 dana prije održavanja izbora.

Rješenjem o zaključenju posebnog biračkog spiska utvrđuje se ukupan broj birača za svaku nacionalnu manjinu, kao i broj birača po biračkim mjestima, i to ukupno za svako biračko mjesto i razvrstano po nacionalnim manjinama.

Ministarstvo objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije" rješenje o zaključenju posebnog biračkog spiska u roku od 24 časa od donošenja rješenja i dostavlja ga Komisiji.

Rješenje Ministarstva je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor u roku od 24 časa od objavljivanja rješenja.

Upravni sud je dužan da o tužbi odluči u roku od 48 časova od prijema tužbe.

Ministarstvo sastavlja ovjerene izvode iz posebnog biračkog spiska za svako biračko mjesto i dostavlja ih Komisiji u roku od 48 časova od zaključenja posebnog biračkog spiska.

Izvod iz posebnog biračkog spiska, osim podataka iz člana 50. ovog zakona, sadrži naziv organa koji ga je sačinio, datum sačinjavanja i oznaku biračkog mjesta za koje je izvod sačinjen.

Ministarstvo dostavlja Komisiji sva rješenja o upisima, brisanjima, izmjenama, dopunama i ispravkama u posebnom biračkom spisku koje je donijelo od zaključenja biračkog spiska do 72 časa prije dana održavanja izbora.

Komisija uzima u obzir samo ona rješenja Ministarstva koja je primila najmanje 48 časova prije dana izbora i na osnovu njih unosi promjene u izvode iz posebnog biračkog spiska i odmah potom utvrđuje i u "Službenom glasniku Republike Srbije" objavljuje konačan broj birača za svaku nacionalnu manjinu, kao i broj birača po biračkim mjestima, i to ukupan za svako biračko mjesto i razvrstan po nacionalnim manjinama.

## **Član 81**

Republički organi, organi autonomne pokrajine, organi jedinice lokalne samouprave, javne ustanove i drugi organi dužni su da, na zahtjev birača, odmah izdaju javne isprave bitne za ostvarivanje biračkog prava, a najkasnije narednog dana od dana podnošenja zahtjeva.

## **Član 82**

Ministarstvo i organi jedinica lokalne samouprave dužni su da ovlašćenim predstavnicima podnosioca potvrđenih izbornih lista omogućće uvid u poseban birački spisak, kao i uvid u službenu dokumentaciju na osnovu koje organ nadležan za vođenje posebnog biračkog spiska vrši upis, brisanje, izmjene, dopune ili ispravke biračkog spiska.

Uvid se vrši u službenim prostorijama organa kod kojih se službena dokumentacija nalazi.

### **Član 83**

*(Brisan)*

### **Sprovođenje izbora**

*Glasanje*

### **Član 84**

Birač glasa na biračkom mjestu na kome je upisan u izvod iz posebnog biračkog spiska.

Izuzetno, birač može da glasa i izvan biračkog mjesta iz stava 1. ovog člana na način utvrđen Zakonom o izboru narodnih poslanika.

Način glasanja izvan biračkog mjesta i broj birača koji su tako glasali, unosi se u zapisnik o radu biračkog odbora.

*Obavješćavanje birača o glasanju*

### **Član 85**

Svakom biraču obavezno se, najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora, dostavlja obavješćenje o danu i vremenu održavanja izbora, sa brojem i adresom biračkog mjesta na kome glasa i brojem pod kojim je upisan u izvod iz posebnog biračkog spiska.

Obavješćenje iz stava 1. ovog člana biračima dostavlja organ nadležan za vođenje biračkog spiska.

*Način glasanja*

### **Član 86**

Birač glasa lično.

Birač u toku održavanja izbora može glasati samo jedanput.

Glasanje je tajno.

Glasa se na ovjerenim glasačkim listićima.

Na biračkom mjestu i na 50 metara od biračkog mjesta zabranjeno je isticanje svakog propagandnog materijala.

Ako se u toku glasanja naruše pravila iz st. 1. do 4. ovog člana, birački odbor se raspušta, a glasanje na tom biračkom mjestu se ponavlja.

Na biračkom mjestu zabranjeno je korišćenje mobilnih telefona i drugih sredstava veza i komunikacija.

Bliža uputstva o mjerama kojima se obezbjeđuje tajnost glasanja utvrđuje Komisija.

### *Vrijeme glasanja na biračkom mjestu*

#### **Član 87**

Biračka mjesta se otvaraju u 7,00 časova, a zatvaraju u 20,00 časova. U toku tog vremena biračko mjesto mora biti neprekidno otvoreno.

Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu u trenutku zatvaranja omogućiće se da glasaju.

Za vrijeme glasanja članovi biračkog odbora ili njihovi zamjenici moraju biti na biračkom mjestu.

### *Održavanje reda na biračkom mjestu*

#### **Član 88**

Ako se na biračkom mjestu naruši red, birački odbor može prekinuti glasanje dok se red ne uspostavi. Razlozi i trajanje prekida glasanja unose se u zapisnik o radu biračkog odbora.

Ako je glasanje prekinuto duže od jednog časa, produžava se za onoliko vremena koliko je prekid trajao.

U prostoriji u kojoj se obavlja glasanje može biti prisutan samo onoliki broj birača koliko ima obezbijeđenih mjesta za tajnost glasanja.

Zabranjeno je zadržavanje na biračkom mjestu lica koja, u skladu sa ovim zakonom, nemaju prava i dužnosti u vezi sa sprovođenjem izbora.

Pripadnici policije na dužnosti mogu ući na biračko mjesto samo ako su na biračkom mjestu narušeni red i mir, na poziv predsjednika biračkog odbora.

Zbog povrede odredaba st. 1. do 5. ovog člana može se podnijeti prigovor Komisiji, koja odlučuje da li će se glasanje na tom biračkom mjestu ponoviti.

## **Izborni materijal**

### *Jezik i pismo izbornog materijala*

#### **Član 89**

Cjelokupan izborni materijal i dokumentacija štampaju se dvojezično, na srpskom jeziku i ćirilicom pismu i na jeziku i pismu nacionalne manjine čiji nacionalni savjet se bira, ako su njen jezik i pismo u službenoj upotrebi u najmanje jednoj jedinici lokalne samouprave.

### *Glasački listić*

#### **Član 90**

Glasački listić sadrži:

- 1) redni broj ispred naziva izborne liste;
- 2) nazive izbornih lista, prema redosljedu utvrđenom na zbirnoj izbornoj listi, sa ličnim imenom prvog kandidata na izbornoj listi;
- 3) napomenu da se glasa samo za jednu izbornu listu, zaokruživanjem rednog broja ispred naziva te liste.

Glasačke listiće priprema i ovjerava Komisija.



Komisija utvrđuje broj glasačkih listića, koji mora biti jednak broju birača upisanih u poseban birački spisak.

Glasački listići štampaju se na jednom mjestu, na hartiji zaštićenoj vodenim žigom.

Predlagač izborne liste dostavlja Komisiji ime lica koje ima pravo da prisustvuje štampanju, brojanju, pakovanju glasačkih listića i njihovom dostavljanju organima nadležnim za sprovođenje izbora.

Komisija bliže propisuje oblik i izgled glasačkih listića, način i kontrolu njihovog štampanja i dostavljanje i rukovanje glasačkim listićima.

Komisija je dužna da za svaki birački odbor blagovremeno pripremi materijal za glasanje, a naročito potreban broj glasačkih listića, zbirnu izbornu listu, izvod iz posebnog biračkog spiska i obrazac zapisnika o radu biračkog odbora.

Primopredaja izbornog materijala obavlja se najkasnije 48 časova prije dana održavanja izbora.

Uprava jedinice lokalne samouprave, stara o uređivanju biračkih mjesta i priprema za svaki birački odbor potreban broj glasačkih kutija sa priborom za njihovo pečačenje i priborom za pisanje.

Na dan glasanja, prije početka glasanja, birački odbor utvrđuje da li je izborni materijal za to biračko mjesto potpun i ispravan, da li je biračko mjesto uređeno na način kojim se obezbjeđuje tajnost glasanja i da li glasanje može početi. Navedeni podaci unose se u zapisnik o radu.

Zbirna izborna lista svake nacionalne manjine mora za vrijeme glasanja biti vidno istaknuta na biračkom mjestu.

Predstavnici predlagača izbornih lista imaju pravo uvida u izborni materijal. Uvid se vrši u prostorijama Komisije. Uvid u izborni materijal može se izvršiti u roku od pet dana od dana glasanja.

### *Čuvanje izbornog materijala*

## **Član 91**

Izborni materijal čuva se najmanje četiri godine.

Komisija propisuje način uvida i čuvanja izbornog materijala.

## *Glasanje*

### **Član 92**

Birački odbor provjerava glasačku kutiju u prisustvu birača koji prvi dođe na biračko mjesto.

Provjerom se utvrđuje da li je glasačka kutija ispravna, prazna i pogodna da obezbijedi sigurnost i tajnost sadržine glasačkih listića. Rezultat kontrole upisuje se u kontrolni list, koji potpisuju članovi biračkog odbora i birač koji je prvi došao na biračko mjesto.

U glasačku kutiju ubacuje se kontrolni list, a zatim se ona u prisustvu prvog birača pečati, što se unosi u zapisnik o radu biračkog odbora.

Po otvaranju glasačke kutije, najprije se provjerava da li u njoj postoji kontrolni list. Ako u glasačkoj kutiji nema kontrolnog lista, birački odbor se raspušta i imenuje se novi, a glasanje na tom biračkom mjestu se ponavlja.

Obrazac kontrolnog lista i način pečačenja glasačke kutije propisuje Komisija.

## *Tok glasanja*

### **Član 93**

Birač saopštava biračkom odboru svoje lično ime i predaje obavještenje o glasanju, a ličnom kartom ili drugom ispravom dokazuje svoj identitet.

Birač ne može glasati bez podnošenja dokaza o svom identitetu. Predsjednik ili član biračkog odbora, pošto utvrdi identitet birača, zaokružuje redni broj pod kojim je birač upisan u izvod iz posebnog biračkog spiska i objašnjava mu način glasanja.

Birač potpisuje birački spisak i preuzima glasački listić.

Svakom biraču koji je pristupio glasanju i primio glasački materijal, specijalnim sprejom će biti obilježen kažiprst desne ruke, kao znak da je već glasao. Oznaka na kažiprstu traje najmanje 24 časa.

Članovi biračkog odbora ne smiju ni na koji način uticati na odluku birača.

Članovi biračkog odbora dužni su da biraču, na njegov zahtjev, objasne način glasanja.

Članovi biračkog odbora dužni su da naročito paze da niko ne ometa birača prilikom popunjavanja glasačkog listića i da u potpunosti bude obezbijeđena tajnost glasanja.

Na dan izbora ne mogu se vršiti nikakve promjene u izvodima iz posebnih biračkih spiskova.

Ako se u toku glasanja povrede odredbe st. 5. do 8. ovog člana, Komisija raspušta birački odbor, obrazuje novi birački odbor i određuje ponavljanje glasanja na tom biračkom mjestu.

### *Način glasanja*

#### **Član 94**

Birač može glasati samo za jednu izbornu listu. Glasa se zaokruživanjem rednog broja ispred naziva izborne liste za koju se glasa.

Birač sam presavija glasački listić tako da se ne vidi kako je glasao i stavlja ga u glasačku kutiju, a zatim napušta biračko mjesto.

Na glasanje izvan biračkog mjesta shodno se primjenjuju pravila o izboru narodnih poslanika.

### **Utvrđivanje rezultata izbora**

#### *Utvrđivanje rezultata izbora na biračkom mjestu*

#### **Član 95**

Po završenom glasanju, birački odbor pristupa utvrđivanju rezultata glasanja na biračkom mjestu.

Birački odbor utvrđuje broj neupotrijebljenih glasačkih listića, stavlja ih u poseban omot koji pečati i broj unosi u zapisnik.

Na osnovu izvoda iz posebnog biračkog spiska, birački odbor utvrđuje ukupan broj birača koji su glasali.

Kad se glasačka kutija otvori, poslije provjere kontrolnog lista, važeći glasački listići odvajaju se od nevažećih i broj nevažećih listića se unosi u zapisnik.

Nevažeći glasački listić je nepopunjeni glasački listić, listić koji je popunjen tako da se ne može utvrditi za koju se izbornu listu glasalo i listić na kome je zaokruženo više od jedne izborne liste.

Ako je na glasačkom listiću zaokruženo ime i prezime prvog kandidata na izornoj listi ili je zaokružen naziv ili dio naziva izborne liste, odnosno, ako su istovremeno zaokruženi redni broj i naziv izborne liste i ime i prezime prvog kandidata, takav izborni listić smatra se važećim.

Ako se utvrdi da je broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji veći od broja birača koji su glasali, birački odbor se raspušta i imenuje novi, a glasanje na tom biračkom mjestu se ponavlja.

Poslije utvrđivanja rezultata glasanja, birački odbor u zapisnik o svom radu unosi: broj primljenih glasačkih listića, broj neupotrijebljenih glasačkih listića, broj nevažećih glasačkih listića, broj važećih glasačkih listića, broj glasova datih za svaku izbornu listu, broj birača prema izvodu iz biračkog spiska i broj birača koji su glasali.

U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i primjedbe i mišljenja članova biračkog odbora, predlagača izbornih lista, kao i sve druge činjenice od značaja za glasanje.

Zapisnik o radu biračkog odbora potpisuju svi članovi biračkog odbora.

### *Zapisnik o radu biračkog odbora*

## **Član 96**

Zapisnik o radu biračkog odbora sastavlja se na propisanom obrascu koji se štampa u šest primjeraka.

Prvi primjerak zapisnika sa izbornim materijalom dostavlja se Komisiji.

Drugi primjerak zapisnika ističe se na biračkom mjestu na javni uvid.

Preostala četiri primjerka zapisnika uručuju se predstavnicima predlagača izbornih lista koje su osvojile najveći broj glasova na tom biračkom mjestu i to odmah ukoliko predlagač izborne liste ima predstavnika u biračkom odboru, a ukoliko ga nema, predstavnik predlagača izborne liste može preuzeti primjerak zapisnika od Komisije u roku od 12 časova od završetka glasanja.

Ostali predlagači izbornih lista imaju pravo da, u roku od 12 časova od dostavljanja materijala sa biračkog mjesta Komisije, od Komisije dobiju ovjerenu fotokopiju zapisnika sa biračkog mjesta.

## *Dostavljanje rezultata glasanja sa biračkog mjesta*

### **Član 97**

Po utvrđivanju rezultata glasanja, birački odbor bez odlaganja, a najkasnije u roku od 12 časova od časa zatvaranja biračkog mjesta, dostavlja Komisiji: zapisnik o radu; izvod iz posebnog biračkog spiska; u posebnim zapečaćenim kovertama neupotrijebljene, nevažeće i važeće glasačke listiće, kao i preostali izborni materijal.

## *Utvrđivanje i objavljivanje rezultata izbora*

### **Član 97a**

Na osnovu zapisnika o radu biračkih odbora, Komisija utvrđuje ukupne rezultate izbora za svaki nacionalni savjet, i to:

- 1) broj birača upisanih u poseban birački spisak;
- 2) broj biračkih mjesta na kojima je obavljeno glasanje;
- 3) ukupan broj birača koji su glasali;
- 4) broj primljenih glasačkih listića;
- 5) broj neupotrijebljenih glasačkih listića;
- 6) broj upotrijebljenih glasačkih listića;
- 7) broj nevažećih glasačkih listića;
- 8) broj važećih glasačkih listića;
- 9) broj glasova koji su dobile izborne liste;
- 10) broj mandata u nacionalnom savjetu koji je dobila svaka od izbornih lista.

Izveštaj sa ukupnim rezultatima izbora Komisija objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije" u roku od 96 časova od časa završetka glasanja.

Od završetka glasanja do objavljivanja rezultata izbora, Komisija objavljuje preko sredstava obavještanja privremene podatke o rezultatima izbora.

### *Raspodjela mandata po izbornim listama*

#### **Član 98**

Svakoj izornoj listi pripada broj mandata srazmjern broj dobijenih glasova.

Komisija raspodjeljuje mandate primjenom sistema najvećeg količnika.

Mandati se raspodjeljuju tako što se ukupan broj glasova koji je dobila svaka izborna lista, dijeli brojevima od jedan do zaključno sa brojem članova nacionalnog savjeta koji se bira.

Dobijeni količnici razvrstavaju se po veličini, a u obzir se uzima onoliko najvećih količnika koliko članova nacionalnog savjeta se bira.

Ako dvije ili više izbornih lista dobiju iste količnike na osnovu kojih se dodjeljuje jedan mandat, a nema više neraspodijeljenih mandata, mandat će se dodijeliti izornoj listi koja je dobila veći broj glasova.

Kada izornoj listi pripadne više mandata nego što je na njoj kandidata za članove nacionalnog savjeta, mandat se dodjeljuje izornoj listi koja ima sljedeći najveći količnik.

Mandati koji pripadaju izornoj listi dodjeljuju se kandidatima sa izborne liste prema njihovom redosljedu na izornoj listi, počev od prvog kandidata.

U roku od tri dana od utvrđivanja konačnih rezultata izbora Komisija donosi rješenje o dodjeli mandata članova nacionalnog savjeta.

Rješenje se dostavlja Ministarstvu i objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Protiv rješenja o dodjeli mandata članova nacionalnog savjeta može se pokrenuti upravni spor u roku od 24 časa od objavljivanja rješenja.

Upravni sud je dužan da o tužbi odluči u roku od 48 časova od prijema tužbe.

Kandidatima kojima su dodijeljeni mandati Komisija izdaje uvjerenje o izboru za člana nacionalnog savjeta.

## **Član 99**

*(Brisano)*

### **3. Izbor za članove nacionalnih savjeta putem elektorske skupštine**

## **Član 100**

Elektorska skupština bira članove nacionalnog savjeta ako nijesu ispunjeni uslovi za neposredne izbore i ako se poslije raspuštanja nacionalnog savjeta novi izbori raspisuju u roku od 60 dana od raspuštanja.

Postupak izbora članova nacionalnih savjeta putem elektorske skupštine pokreće se odlukom o raspisivanju izbora.

Datum i mjesto održavanja elektorske skupštine objavljuje se u sredstvima javnog informisanja, sa javnim pozivom svim elektorima da blagovremeno podnesu potpune pismene prijave za učešće u elektorskoj skupštini.

## **Član 101**

Pravo da bude elektor ima pripadnik nacionalne manjine upisan u poseban birački spisak čiju kandidaturu pismeno podrži najmanje:

1) 20 pripadnika nacionalne manjine upisanih u poseban birački spisak, za nacionalnu manjinu čiji broj prema posljednjem popisu stanovništva iznosi manje od 10.000 lica;

2) 30 pripadnika nacionalne manjine upisanih u poseban birački spisak, za nacionalnu manjinu čiji broj prema posljednjem popisu stanovništva iznosi više od 10.000 lica, ali manje od 20.000 lica;

3) 45 pripadnika nacionalne manjine upisanih u poseban birački spisak, za nacionalnu manjinu čiji broj prema posljednjem popisu stanovništva iznosi više od 20.000 lica, ali manje od 50.000 lica;

4) 60 pripadnika nacionalne manjine upisanih u poseban birački spisak, za nacionalnu manjinu čiji broj prema posljednjem popisu stanovništva iznosi više od 50.000 lica, ali manje od 100.000 lica;

5) 100 pripadnika nacionalne manjine upisanih u poseban birački spisak, za nacionalnu manjinu čiji broj prema posljednjem popisu stanovništva iznosi više od 100.000 lica.

Potpisi za podršku elektora moraju da budu ovjereni kod organa nadležnog za ovjeru potpisa. Ovjera potpisa ne podliježe plaćanju taksi.

## **Član 102**

Kandidat za elektora podnosi Ministarstvu elektorsku prijavu na potvrđivanje.

Elektorska prijava sadrži izjavu da se kandidat prijavljuje za elektorsku skupštinu nacionalne manjine i lične podatke i ovjerene izjave birača da podržavaju kandidaturu za elektora, kao i spisak birača koji podržavaju kandidaturu za elektora izrađen u pismenom i elektronskom obliku (cd ili dvd), tako da spisak u oba oblika bude istovjetan, a koji potpisuje lice koje podnosi elektorsku prijavu na potvrđivanje.

Pripadnik nacionalne manjine može da podrži samo jednog elektora.

Oblik i sadržinu obrasca za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju elektore propisuje ministar.

Elektorska prijava podnosi se Ministarstvu najkasnije 30 dana prije elektorske skupštine.

Ministarstvo rješenjem odlučuje o potvrđivanju elektorske prijave u roku od 48 časova od prijema elektorske prijave.

Rješenje Ministarstva je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor u roku od 24 časa od prijema rješenja, a Upravni sud odlučuje o tužbi u roku od 48 časova.

Ministarstvo upućuje pismeni poziv na elektorsku skupštinu svim elektorima čija je elektorska prijava potvrđena.

## **Čl. 103 i 104**

*(Brisani)*



## **Član 105**

Elektorska skupština se može održati ako je prisutno više od polovine elektora čije su elektorske prijave potvrđene.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, elektorska skupština ne održava se ako za elektorsku skupštinu ne bude potvrđeno ili ako elektorskoj skupštini ne prisustvuje:

- 1) najmanje 20 elektora kod nacionalnih manjina čiji broj prema posljednjem popisu stanovništva iznosi manje od 10.000 lica;
- 2) najmanje 30 elektora kod nacionalnih manjina čiji broj prema posljednjem popisu stanovništva iznosi više od 10.000 lica, ali manje od 20.000 lica;
- 3) najmanje 45 elektora kod nacionalnih manjina čiji broj prema posljednjem popisu stanovništva iznosi više od 20.000 lica, ali manje od 50.000 lica;
- 4) najmanje 60 elektora kod nacionalnih manjina čiji broj prema posljednjem popisu stanovništva iznosi više od 50.000 lica, ali manje od 100.000 lica;
- 5) najmanje 100 elektora kod nacionalnih manjina čiji broj prema posljednjem popisu stanovništva iznosi više od 100.000 lica.

## **Član 106**

Izbore na elektorskoj skupštini sprovodi odbor od tri člana (u daljem tekstu: Odbor), koje imenuje Komisija među poznavacima izbornih postupaka.

Komisija imenuje Odbor u roku od tri dana od kada od Ministarstva primi obavještenje o tome da je za elektorsku skupštinu potvrđen dovoljan broj elektora propisan ovim zakonom.

Odbor donosi i rješenje o obustavljanju izbora nacionalnog savjeta ako elektorskoj skupštini ne prisustvuje ovim zakonom propisan najmanji broj elektora, ako se za izbor članova nacionalnog savjeta ne prijavi nijedna izborna lista, ako nijedna prijavljena izborna lista ne bude proglašena i ako iz ovim zakonom propisanih razloga ne bude utvrđena zbirna izborna lista.

Protiv svakog rješenja Odbora elektor može da izjavi žalbu Komisiji u roku od tri časa od donošenja rješenja.

Komisija odlučuje o žalbi u roku od 12 časova od prijema žalbe.

Protiv rješenja Komisije može da se podnese tužba Upravnom sudu u roku od tri časa od prijema rješenja, a Upravni sud odlučuje o tužbi u roku od 12 časova.

Članovi Odbora imaju pravo na naknadu za rad u Odboru, koju utvrđuje Komisija.

### **Član 107**

Elektorska skupština počinje svoj rad tako što Odbor utvrđuje broj prisutnih elektora, uz pomoć spiska elektora čija je elektorska prijava potvrđena koji dostavlja Ministarstvo.

### **Član 108**

Elektorska skupština odlučuje javno, većinom glasova prisutnih elektora.

O izboru članova nacionalnog savjeta, elektorska skupština odlučuje tajnim glasanjem.

Elektorska skupština može da odlučuje tajnim glasanjem i o drugim pitanjima, ako tako odluči.

## **Sprovođenje izbora**

### **Član 109**

Elektorska skupština bira članove nacionalnog savjeta iz reda birača upisanih u poseban birački spisak.

Elektorska skupština bira članove nacionalnog savjeta po proporcionalnom sistemu.

Listu kandidata (u daljem tekstu: lista) za članove nacionalnog savjeta može da predloži jedna četvrtina prisutnih elektora.

Uz listu kandidata prilaže se ovjerena izjava birača o prihvatanju kandidature.

Na listi među svaka tri kandidata po redosljedu na listi (prva tri mjesta, druga tri mjesta i tako do kraja liste) mora biti najmanje po jedan kandidat - pripadnik onog pola koji je manje zastupljen na listi.

Elektor može svojim glasom podržati samo jednu listu.

Na listi mora da se nalazi najmanje jedna trećina kandidata od broja članova nacionalnog savjeta koji se bira, a najviše onoliko kandidata koliko se članova nacionalnog savjeta bira. Redosljed kandidata određuje predlagač liste.

Elektori glasaju tajno, na unaprijed pripremljenim listićima, na koje upisuju ime nosioca, odnosno broj liste.

Odbor raspodjeljuje mandate primjenom sistema najvećeg količnika.

Mandati se raspodjeljuju tako što se ukupan broj glasova koji je dobila svaka lista, dijeli brojevima od jedan do zaključno sa brojem članova nacionalnog savjeta koji se bira.

Dobijeni količnici razvrstavaju se po veličini, a u obzir se uzima onoliko najvećih količnika, koliko članova nacionalnog savjeta se bira.

Ako dvije ili više lista dobiju iste količnike na osnovu kojih se dodjeljuje jedan mandat, a nema više neraspodijeljenih mandata, mandat će se dodijeliti listi koja je dobila veći broj glasova.

Kada listi pripadne više mandata nego što je na njoj kandidata za članove nacionalnog savjeta, mandat se dodjeljuje listi koja ima sljedeći najveći količnik.

Mandati koji pripadaju listi dodjeljuju se kandidatima sa liste prema njihovom redosljedu na listi, počev od prvog kandidata.

U roku od tri dana od utvrđivanja konačnih rezultata izbora Odbor donosi rješenje o dodjeli mandata članova nacionalnog savjeta i dostavlja ga Ministarstvu i objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Kandidatima kojima su dodijeljeni mandati Odbor izdaje uvjerenje o izboru za člana nacionalnog savjeta.

## **VIa KONSTITUTIVNA SJEDNICA NACIONALNOG SAVJETA**

### **Član 109a**

Konstitutivnu sjednicu nacionalnog savjeta saziva ministar, tako da ona bude održana u roku od 20 dana od utvrđivanja konačnih rezultata izbora.

Na konstitutivnoj sjednici se potvrđuje mandat članova nacionalnog savjeta.

Potvrđivanje mandata člana nacionalnog savjeta vrši se na osnovu uvjerenja o izboru za člana nacionalnog savjeta i rješenja o dodjeli mandata članova nacionalnog savjeta.

Nacionalni savjet je konstituisan potvrđivanjem mandata svih članova nacionalnog savjeta.

Rad na konstitutivnoj sjednici prvog saziva nacionalnog savjeta uređuje se privremenim poslovnikom koji donosi Ministarstvo. U odsustvu svojih pravila, privremeni poslovnik primjenjuju i drugi nacionalni savjeti.

## **Čl. 110 i 111**

*(Brisano)*

## **VII FINANSIRANJE DJELATNOSTI NACIONALNOG SAVJETA**

### **Član 112**

Nacionalni savjet donosi svoj godišnji finansijski plan, finansijski izvještaj i završni račun.

U godišnjem finansijskom planu nacionalnog savjeta se iskazuju svi prihodi i rashodi nacionalnog savjeta za kalendarsku godinu.

Godišnji finansijski plan se donosi po postupku i na način predviđen statutom nacionalnog savjeta.

Nacionalni savjet, u roku od 15 dana od dana donošenja finansijskog izvještaja ili završnog računa, primjerak izvještaja ili računa dostavlja Ministarstvu.

### **Korišćenje sredstava**

### **Član 113**

Stečena sredstva, u skladu sa ovim zakonom, mogu se koristiti za finansiranje troškova za:

1) redovnu djelatnost nacionalnog savjeta;

2) finansiranje rada ustanova, fondacija, privrednih društava i organizacija čiji je osnivač ili suosnivač nacionalni savjet, ustanova, fondacija, privrednih društava i drugih organizacija čija su osnivačka prava djelimično ili u cjelini prenijeta na nacionalni savjet.

U troškove redovne djelatnosti nacionalnog savjeta spadaju naročito:

1) finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti obrazovanja, kulture, obavještavanja i službene upotrebe jezika i pisma nacionalne manjine;

2) troškovi za iznajmljivanje i korišćenje prostorija nacionalnog savjeta;

3) zarade, porezi i doprinosi zaposlenih u nacionalnom savjetu;

4) honorari i doprinosi za obavljen rad za potrebe nacionalnog savjeta;

5) putni troškovi i dnevnice za službena putovanja;

6) nabavka kancelarijskog materijala i opreme za rad nacionalnog savjeta.

## **Vrste sredstava**

### **Član 114**

Sredstva za finansiranje rada nacionalnih savjeta obezbjeđuju se iz budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine i budžeta jedinice lokalne samouprave, donacija i ostalih prihoda.

### **Član 115**

Visina sredstava iz javnih izvora koja se obezbjeđuju za finansiranje djelatnosti nacionalnih savjeta određuju se za svaku godinu Zakonom o budžetu Republike Srbije, odnosno odlukama o budžetu AP Vojvodine i jedinica lokalne samouprave.

Sredstva iz stava 1. ovog člana koja se obezbjeđuju u budžetu Republike Srbije raspoređuju se tako da se 30% raspoređuje u jednakim iznosima svim registrovanim nacionalnim savjetima u Republici Srbiji, a ostatak sredstava (70%) srazmjerno broju pripadnika određene nacionalne manjine koju nacionalni savjet predstavlja, kao i ukupnom broju ustanova te nacionalne manjine u oblasti kulture, obrazovanja, obavještavanja i službene upotrebe jezika i pisma i obimu aktivnosti tih ustanova.

Odluku o raspodjeli sredstava iz budžeta Republike Srbije donosi Ministarstvo, imajući u vidu prijedloge nacionalnih savjeta.

Sredstva iz stava 1. ovog člana koja se obezbjeđuju u budžetu autonomne pokrajine raspoređuju se, u skladu sa odlukom nadležnog organa autonomne pokrajine, nacionalnim savjetima koji imaju sjedište na teritoriji autonomne pokrajine.

Sredstva iz stava 1. ovog člana koja se obezbjeđuju u budžetu jedinice lokalne samouprave raspoređuju se, u skladu sa odlukom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, nacionalnim savjetima koji predstavljaju nacionalne manjine koje u stanovništvu jedinice lokalne samouprave dostižu najmanje 10% od ukupnog stanovništva ili nacionalnih manjina čiji je jezik u službenoj upotrebi na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

### **Finansiranje rada ustanova čija su osnivačka prava prenijeta na nacionalne savjete**

#### **Član 116**

Finansiranje rada ustanova ili drugih organizacija čija su osnivačka prava, djelimično ili u cjelini, prenijeta na nacionalne savjete vrši se iz istih izvora i na osnovu istih normativa iz kojih su te ustanove ili organizacije finansirane prije prenošenja osnivačkih prava na nacionalne savjete.

U ugovoru o prenosu osnivačkih prava na nacionalne savjete uređuju se finansijske obaveze prethodnog osnivača prema ustanovi ili drugoj organizaciji čiji osnivač postaje nacionalni savjet.

Nacionalni savjet može obezbijediti dopunska sredstva za rad i djelatnost ustanova i drugih organizacija čija osnivačka prava su prenijeta na nacionalni savjet.

### **Račun nacionalnog savjeta, obaveza vođenja knjigovodstva i finansijska kontrola**

#### **Član 117**

Nacionalni savjet ima račun.

Nacionalni savjet je dužan da vodi knjigovodstvo o svim prihodima i rashodima.

Knjigovodstvo se vodi po porijeklu, visini i strukturi prihoda i rashoda, u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo.

Knjigovodstvene evidencije prihoda i rashoda nacionalnog savjeta su predmet godišnje revizije, u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo, i mogu biti predmet kontrole nadležnih organa.

Nacionalni savjet je obavezan da vodi posebnu evidenciju o svojoj imovini.

## **Odgovorno lice**

### **Član 118**

Statutom nacionalnog savjeta određuje se lice odgovorno za finansijsko poslovanje, podnošenje izvještaja i vođenje knjiga nacionalnog savjeta.

Ako nacionalni savjet statutom ne odredi odgovorno lice, odgovornim licem će se smatrati predsjednik nacionalnog savjeta.

## **Budžetski fond za nacionalne manjine**

### **Član 119**

Nacionalni savjeti učestvuju u postupku raspodjele sredstava budžetskog fonda za nacionalne manjine, koja se dodjeljuju javnim konkursom za finansiranje programa i projekata iz oblasti kulture, obrazovanja, obavještavanja i službene upotrebe jezika i pisma nacionalnih manjina.

Budžetskim fondom za nacionalne manjine upravlja Ministarstvo.

## **VIII NADZOR**

### **Član 120**

Nadzor nad zakonitošću rada i akata nacionalnih savjeta, u skladu sa Ustavom i zakonom, vrši Ministarstvo.

Nacionalni savjet je dužan da ministarstvu koje vrši nadzor nad zakonitošću rada i akata, na njegov zahtjev, u roku od osam dana dostavi tražene podatke, spise i isprave.

Za dostavljanje traženih podataka, spisa i isprava odgovoran je predsjednik nacionalnog savjeta.

### **Član 121**

Nadležno ministarstvo pokrenuće postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti statuta, propisa ili drugog opšteg akta nacionalnog savjeta pred Ustavnim sudom, ako smatra da taj akt nije u saglasnosti sa Ustavom, zakonom ili drugim republičkim propisom.

Nadležni organ autonomne pokrajine pokrenuće postupak iz stava 1. ovog člana, ako smatra da akt nije u saglasnosti sa pokrajinskim propisom.

### **Član 122**

Ministarstvo je dužno da obustavi od izvršenja akt nacionalnog savjeta za koji smatra da nije u saglasnosti sa Ustavom, zakonom ili drugim propisom, rješenjem koje se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije". Ministarstvo pokreće postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti akta pred Ustavnim sudom, u roku od pet dana od dana objavljivanja rješenja.

Ako Ministarstvo ne pokrene postupak iz stava 1. ovog člana, rješenje o obustavi od izvršenja prestaje da važi.

## **IX KAZNENE ODREDBE**

### **Član 123**

Novčanom kaznom od 10.000 do 30.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koje:

- 1) ne sprovede ili protivno odredbama člana 47. ovog zakona sprovede upis ili brisanje birača iz posebnog biračkog spiska;
- 2) koristi podatke iz posebnih biračkih spiskova pripadnika nacionalnih manjina u svrhe za koje to nije dozvoljeno ovim zakonom, suprotno članu 49. ovog zakona.

### **Član 124**

Novčanom kaznom od 10.000 do 30.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koje na biračkom mjestu koristi pejdžer, mobilni telefon i druga sredstva veza i komunikacija, suprotno članu 86. stav 7. ovog zakona.



## **Član 125**

Novčanom kaznom od 10.000 do 30.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koje izazove nered na biračkom mjestu, usljed čega je glasanje, u skladu sa članom 88. ovog zakona, moralo biti prekinuto.

## **Član 126**

Novčanom kaznom od 10.000 do 30.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno ili fizičko lice koje remeti ili zloupotrebljava pravo na korišćenje nacionalnih simbola.

## **Član 127**

Novčanom kaznom od 500 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u nacionalnom savjetu, ako:

- 1) ne postupi po članu 6. stav 3. ovog zakona;
- 2) suprotno odredbama člana 120. stav 2. u roku od osam dana od dana dostavljanja zahtjeva, ne dostavi Ministarstvu koje vrši nadzor nad zakonitošću rada i akata tražene podatke, spise i isprave.

## **Član 128**

Novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj nacionalni savjet, ako:

- 1) u roku od 30 dana od dana donošenja izmjena i dopuna statuta, ne obavijesti o tome Ministarstvo i ne dostavi izmjene i dopune statuta, kao i zapisnik sa sjednice na kojoj su usvojeni;
- 2) suprotno odredbama člana 120. stav 2. u roku od osam dana od dana dostavljanja zahtjeva, ne dostavi ministarstvu koje vrši nadzor nad zakonitošću rada i akata nacionalnih savjeta tražene podatke, spise i isprave.

# **X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

## **Član 129**

U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, ministar donosi odluku o raspisivanju izbora za nacionalne savjete.

Od dana raspisivanja do dana održavanja izbora iz stava 1. ovog člana ne može da protekne manje od 60 ni više od 90 dana.

Elektorska skupština će se održati u roku koji ne može biti kraći od 60 dana, ni duži od 90 dana od dana donošenja odluke iz člana 100. stav 2.

Način sprovođenja izbora odrediće se u skladu sa odredbama ovog zakona.

### **Član 130**

Nacionalni savjeti su dužni da, u roku od tri mjeseca od dana njihovog konstituisanja, donesu nov statut ili da postojeći statut i opšte akte usklade sa odredbama ovog zakona.

### **Član 131**

Odredbe ovog zakona koje se odnose na pravo davanja prijedloga ili mišljenja u postupku izbora, odnosno imenovanja članova tijela koje imenuje Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, primjenjivaće se od prvog narednog postupka za izbor, odnosno imenovanje članova tih tijela.

### **Član 132**

Ministarstvo će stalni sastav CIK-a imenovati u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

### **Član 133**

Propise iz člana 4. stav 4, člana 52. stav 3, člana 55. i člana 102. stav 4. ovog zakona, Ministarstvo će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

### **Član 134**

Izvršni odbor Saveza jevrejskih opština Srbije vrši funkcije nacionalnog savjeta, a predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije je član Savjeta Republike Srbije za nacionalne manjine.

## **Član 135**

Ako nacionalni savjet ne utvrdi tradicionalne nazive iz člana 22. ovog zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, tradicionalne nazive će utvrditi Vlada, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, ako nacionalni savjet ima sjedište na teritoriji autonomne pokrajine, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, organizacijama nacionalnih manjina i stručnjacima za jezik, istoriju i geografiju te nacionalne manjine.

Odredba iz stava 1. ovog člana se ne odnosi na nacionalne savjete koji su tradicionalne nazive iz člana 22. ovog zakona utvrdili i objavili prije stupanja na snagu ovog zakona.

## **Član 136**

Ministarstvo može za pojedine izbore da dozvoli da se prebivalište kao uslov za korišćenje aktivnog ili pasivnog biračkog prava zamijeni uslovom boravišta, ako je riječ o licima sa prebivalištem na području Kosova i Metohije.

## **Član 137**

Stupanjem na snagu ovog zakona vrši se opšti izbor, odnosno reizbor svih nacionalnih savjeta.

Ako na dan raspisivanja izbora za nacionalne savjete, nacionalni savjet nije navršio polovinu mandata, njegov mandat se obnavlja i trajeće koliko i mandati nacionalnih savjeta koji se biraju.

Nacionalni savjeti koji su izabrani prije stupanja na snagu ovog zakona, a čiji je mandat istekao, nastavljaju da rade do izbora, odnosno konstituisanja nacionalnog savjeta prema odredbama ovog zakona.

## **Član 138**

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

- 1) Član 24. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina ("Službeni list SRJ", broj 11/02);
- 2) Pravilnik o načinu rada skupština elektora za izbor savjeta nacionalnih manjina ("Službeni list SRJ", broj 41/02).

## **Član 139**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

***Samostalni članovi Zakona o izmjenama i dopunama  
Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina***

*("Sl. glasnik RS", br. 55/2014)*

**Član 67**

Odredbe ovog zakona o broju punoljetnih pripadnika nacionalne manjine koji moraju da podrže zahtjev za obrazovanje posebnog biračkog spiska primjenjuju se na nacionalne manjine za koje do dana stupanja na snagu ovog zakona nije obrazovan poseban birački spisak.

Ministar raspisuje izbore za članove nacionalnog savjeta u skladu sa ovim zakonom tako da se oni održe u oktobru 2014. godine.

Nacionalni savjeti dužni su da poslije održanih izbora u skladu sa ovim zakonom usklade svoje statute sa ovim zakonom u roku od 20 dana od dana njihovog konstituisanja.

Nacionalni savjeti dužni su da rad svojih organa usklade sa ovim zakonom najkasnije 40 dana od konstituisanja nacionalnih savjeta u skladu sa ovim zakonom.

Ministar je dužan da donese akte predviđene ovim zakonom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

**Član 68**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".